

LA BAS LO LONG DE L'AIGA

La bàs lo long de l'aiga (bis)
I a un grand prat a dalhar
La lalalà
I a un grand prat a dalhar

Lo pus joine dalhaire (bis)
Ne podià pas dinnar
La lalalà
Ne podià pas dinnar

Ce n'i èren tres dalhaires (bis)
Per ne dalhar lo prat
La lalalà
Per ne dalhar lo prat

Qu'avètz qu'avètz dalhaire (bis)
Que podètz pas dinnar ?
La lalalà
Que podètz pas dinnar ?

Autant de fenejairas (bis)
Per fenejar lo prat
La lalalà
Per fenejar lo prat

Quo's tas amors la bèla (bis)
M'empachan de dinnar
La lalalà
M'empachan de dinnar

La pus joina de totas (bis)
Vai cercar lo dinnar
La lalalà
Vai cercar lo dinnar

Se quo's mas amors dalhaire (bis)
Las caldrà damandar
La lalalà
Las caldrà damandar

I la cresiàn pas enquèra (bis)
La van veire tornar
La lalalà
La van veire tornar

A mon pèra ma mèra (bis)
A mon frèra l'ainat
La lalalà
A mon frèra l'ainat

Venètz venètz dalhaires (bis)
Venètz venètz dinnar
La lalalà
Venètz venètz dinnar

E s'aquels très zo volen (bis)
Nos caldrà maridar
La lalalà
Nos caldrà maridar.

*Cantada per la **Gabrièla Chaumin**, nascuda en 1909 ;
ten aquela cançon, et d'autres, de sa grand-maire.*

***Maria Delluc** - 1857 - 1936 - nascuda al Pontilhon comuna de Rocapina,
Perigord, a 200 m. de l'Agenès.*

Enquèsta : EPINETTE, BOISSIERE, 4 Cantons.